

Тахсара 39-с сүлэ
Сыланата 2 шарчы

(В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сыла
туолуутугар ССКН КН
Тезистэриттэн).

Куоталаһыыны өссө тэниттэбин!

ДАЛААНЫММЫТ КЭНЭЭН ИСТИН!

Биймлы үгүс исторический событиялардаак, пятилетканы түмүктүүр сыга госуларственнай былаанары, ылым-мат абхазтэистибилэри бары көрүмүзүнүн төлөрөр уонна аһара төлөрөр иһин социалистической куоталаһымы эсе иккүмүнү тэнтисэбик.

Оройуонна—үс знамя

Кинофикация республикан-
ды управленийми изданийга
Жарас Н. С. киши оройуонамга
кино үлөһиттерин соци-
листический куоталымылар-
гар Чураңы оройуона баста-
батын киши кинофикация управ-
ленийми уонна культура үлө-
һиттерин профсоюзун обкомун
көһөрүлэ сыдыар Кыһын Зы-
маларын туттарда уонна оро-
йон киинэтин үлөһиттеригэ

С. Черемкин фотом.

[illegible]

Ленин мыйзамдарын толорон, партия үзэни материалзаий уонна моральнай көбүлээни
бары формаларын толору туһанарга, көбүлээнигэ, айар бачыыкка ниги суолу
арыйан бээрэр социалистическай куоталаахынны сайыннарарга кыһанар.

(В. И. Ленин төрөөбүтө 100 сыла туолуутунар ОСКП КК Төлөөсүттөн)

ДЕПУТАТ БЫЫБАРДААЧЧЫЛАРЫГАР

Сотуругадыга оройуон Со-
сөтүн депутаты таб. Листиков
И. П. Боллого быыбардыыр
үөкүругар байэтин депутатскай
үлэтин туһунан отчуоттаата.
Инин бастатан туран оройуон
үлэһиттэрэ ааспыт сылы хай-
дах түмүктөөбүттэрин уонна
бийылгыты кбилейдах сылга
туруоруулар сүткөн сөрүктар
тустарынан кэнигин кэбээтэ.
Пятилетканын бөддьүдүн инни-
нэ төлөрөр инин ылыллыбыт
эбэһээтэлиститиһин төлөрүүгэ
билигин сыл бастагы күннө-
риттэн социалистическай куо-
талаһы күөкэ тэнийбитин
билиһээтэ.

Денүтат итинтэн салгым
Ымбардааччылар бирбит на-
лаастарын толорууга ыштыл-
табыт үлөлөр тустарынан тох-
туур. Ымбардааччылар Бол-
тоого пайилнегин икки началь-
най оскуолаларын холбоон
аппе кылаастаах оскуоланы

аһарга туруурсубуттара. Ону олоххо киллэринга 1969 — 1970 сс. үөрэх дылыгыр бөһс кылаас эбин аһыллына. Төрөһүттэр көмөрүүн 50 миңгэлэх интернат дыктагытасарылдан оҕоһулуна, итигиллэр системата эмээ бүтөрүлүна. Харбыла бөһүөлэгэр үөрүү квартираллах икки сага өлөрөр дыһалар туһага кыныллар.

Найилалцоо ижиг кулуун, бигр библиотека үзэлнэр. Ол эрээри кулуунтар санаа хот үчүгэйдик үлэлэбөттөр. Хар- бала кулуубугар 1966 сэл нэһиниттэн 8 сэбиэдиссэй үлэ- рийдэ. Кындапта сана абыл- мибэт кулуунка онус кылаа- бы бүтэрбит А. Дуранова үлэ- нир. Быыбардааччылар кул- тура оройуоннаары отдела ку- луунтар үлэлэригэр сөптөөх көмөнү, сүбэнн-аманы өнөр- бөтүн туфунан өттилэр. Кани- лэр кинээ үлэгитэр воина биб-

дотосаным айыма, онтон да
агаан үлэлэргэ улахан көмөтүн
инин бэйлэрин депутаттары-
лар махталарын билдирдизер.

Болтоно олохтоохтору транспортан сэлдэмжлэга үгсүг эрхдэнэллэрин үчүоттаан, куораттан Итхн Куэга сэлдэр автобус Болтоно кулуубтар тохтоон аахарын олохтуурга көмө онгорорутар бэйлэрин депутаттарыттан кордостүлэр. Медпунгга акушерна, медсестра штаттарга баарын үрдүгүн, кадр тийибот аатыран, билигин бир эр фолькшер үгдэллэр. Медпункт миссгата эмиз ситэ туһаныллыбат. Билигин бодонсүйбүт оскуола-ра наада брэхар эбин тутууну салгыи шетарга нэһилиэнинь улаханнык турунар. Бу боппу-руостарга депутат кометүн ту-һунан быыбардааччылар эмиз эттидэр.

Н. БУШУЕВ

УЧУОТТАНАЛЛАРА НААДА

Оройуон киини Мурун Тым-
ылаа быйбардааччылара ааспы-
ыа бүтүүтүгэр ахсынын ылаа.
оройуон Советыгар депутат Мак-
симов Николай Федотович уоһа-
сельсовет депутата Чепалов Дми-
трий Федорович отчуоттарын иста-
быттара. Оһно быйбардааччы-
лар быйларын депутаттара кыра-
га суох үлэни ыһыһыттарын
билиһтээн турһи, киһилэр үлэлэ-
рин ортоһон сыһнаһабыттара.

Итүүн тэгүүн, бэлбэрдаач-

чылар инжикийн болдогтонху
уурагга туһайан сорох критичес-
кэй этиллэри огторбуттара. Хөлө-
бур, бөһүөлэги тупсаран тутууга
Мурун Тыммыһыада көстөр-бил-
лэр үлэ ыгыттылматын ыйбыстта-
ра. Ол курдук уулуссалары туп-
сарыыга, тротуардары огорууга,
наһы олордууга, оңтон да атын
үлэлэри ыгытыга болромто уу-
руллубат. Манна баар маһаһым-
мыт кыарарас уонна киһи кыа-
һан тулуйан үлэлээбэт тыһа тыһы

нийар, онноосор нэнсэрбэ дэл-
би тогтон хаалар, өнөрүн бу-
руутугар киһи түмнэстэх курдуб
буолар. Бу маданынгта хаан
да өрөмүөн ыгытталыбат.

Бу нтэвэстэри туоратымга
сельсовет исполкома уонна депу-
таттар инникитин быһаардааччы-
лар туруорсууларын учуоттуох-
тара, быйылгы юбилейнай сылга
кэстэр-биллэр үлэни ыһтыахта-
ра дээн элэнибит.

В. КУЗЬМИНА,
быльбардчица

СОВЕТСКОЙ ТУТУУ ОСКУЛАТЫГАР

Согоругаарыта оройуонига советский тутуу оскуолатын учууратнаах үһүс зангыта буолла. Биир пэһиликтэр Советтарын председателиэрэ, секретардара үөһэ бастайаанын комиссиялар председателиэрэ сырыттылар.

Оскуула нутагчидыгээр бэлэнлэх үгс лекциятар нэвчлэмнэлээр. Ол нийгэр, «Колхоз-тамуур Бүтүн Союзтааы III

«сөзтәрінің шылымдыбыт қолхо»
Биримизіңіз Устаабын олоххо
биләріңгә олохтоох Советтар
эбзаһинәстәри түһуан» уонна
«Колхозтар итиннә совхозтар
ыһымдарын сүһүгә саяти, та-
биестәрин иһин эһинетинәс түһу-
пан»—оройуен прокурора М. П.
Никитина, «Ленин уонна Саха
ситра» — диян темада исторической
типта кандидата Е. Е. Алексеев.

«Аймгданы харьстааһын уонна социалистическай сокуоннас туһунан» — рыбохрана инспектора Н. Ф. Софронов, «РСФСР булчуттарын үлүс спелтарин түмүктөрүн туһунан» заготконтора буака инспектора В. С. Устинов, «Сааскы кэмгэ тыа баһаарын уонна онтон тахсар өрөсүүттэр тустарынан» өрйүүн ласкитыа А. М. Даранав лекцияларын дахтылар.

Социализм дойдуларыттан сонуннар



Варшава машинноелектротехнически институт студентна
лекция издалар. Бу народная Болгария бикер сага үрдүк
үөрүмдү аведенинета. Кини үс факультеттарыгар 5 та-
һылымча кини үөризе.

Эберсбаже—Штокхаузенага (ГДР) баар народнай нм-
нмэ эдэр сүеһү нмтээчмлэрэ. Ыччат бмрмтээдэтэ мөрөр
200 мнадыттан хас бмрмнмтмтэн 5200 кг үүт мнмнм.

ССТА фотокрониката.

ОЛУС БҮҮИРЭЭТИЛЭР

Чурачмытаагы интернат-окуола учуутала Михаил Прокопьевич Ефимов Субуруускай аатынан совхоз киин боһүөлүгүз Харбалаа Африка дойдуларыгар туристической айаҥна сымдаан корбутун.

Олохтоохтор лекцнаны нэрхэсэгн нйвтгилэр, махтаннылар, элбэх боннуруостары биэрдиляр.

ВНІІГН КОРР.

Оройуонга «Межколхозстрой» хэрлэгчтэ сэлтан эрэ ордуулам асета. Киннаха пайсирчана-4 колхоз, биир сонхон кинирбунт-10. Аасныт сэлга төрлэтэгэ 372 талыныча солкубайдаах тутуу-ду мытаныга бэлээн тээрдиллэ-бунта. Ол эрээри бастагы кыбар-таалга үлэхит иликинэ кыабын аааччылыбатахныт, ошон үлэ-дүнгизээхтик иккис кыбартаалтан сапалаталга.

Бийиги төрийн тоот 1969 оны 9 бийгэр барьта 339 тн-ийнхнч солкубайдаах тутар-монтажтны үлэни мыйнмта. Пти пнйгэр 114,9 тн-ийнхнч солкубайдаах «Мешкохозстрой» бий а т и н арон-водотвенный базата туту-лунна. Олөрөр днэни тутуу сар-днрн 58 кв. метриннн апар-цбйт. Бикр кннн огорон тааа-лмта 4885 солкубайга тан-нэст эбтер бу өтүнэн бнлааны 123 бнрнннн төлөрдүбүт. Сыл тутуугнн 53 тн-ийнхнч сол-кубай барнстаахтн үлэлэгн-нн. 2865 кв. м. тутуу наһын

бэлэмнэн, нийслэтийгэр киллэр-
бишигт, 9 автомашинаны, 7 трак-
торы, 2 киломашы бүлүмүүн-
үт. Буор үлэтин наарынан үр-
дөрүн Ыһынатынан ыһаамыт
22 тыһымныча солкуобайлаах бар-
сы ылдыбыт.

Ыйым барыта 445 тыбызга

документуу бүлүмдөтөрү, ол түмүктөр колхозка бийигинен үлө бири да көрүгө ытыллыбата. Бу еттүнүн инникитян хабаа-ыстыбылар сзайааччылара учуоттаналлара наада. Иккиннин, колхозтар «Менжколхозстрой-го» тутууга анзан биринжктөөх

БАРЫБЫТ СОРУГА

солкубайдаах тутар-монтай тымр
үлэни ыштар сөрүтээхлэт. Үс
олорор дүлэни, 10 боксалах га-
раһы, бааныыгы үлэри киллэ-
риэхтөөхлэт. Ол эрэри, аасты
оттүгөр билиги үлэбистигэр кол-
хостар уонна совхоз бырайыак-
тыыр-сметэй докумуоннарын
биримэтигэр киллэрбөттөрө уда-
хан марахаттары үөскэтэрэ. Хо-
лобур, Ленин астынан колхоз
(председатель Николаев Е. С.)
1969 сылга биһр да объекка са-
кааһы киллэрбөттөрө, ханнык да

үлэбигдэрин ситэ анаабаттара
блинги үлэбигдэр-хамнаспыты-
гар охсуулаах буюда

Алсгын сымга колхозтарга 180 тн-ийнча солжубайдаах тутармонтажыыр үлэни ышпыт буулзахнына, быйыл 290 тн-ийнча солжубайдаах үлэни огоруктаахыт. Бастаах учараттаах сорукпутунан хаачыстыбаны тупсаран туһара тахсар объектары госуларственной комиссиялар «үчүгүэй» сыһара туттарып буолар. Итини тэҥэ үлэни меха-

пизадимлаанын суотугар тутуу
төтмийн түргэтэтин. Кэлэр пати-
леткара «Межколхозстрой» өссө
улаатара, кэнгэтэллөрө көрүллэр.
Патилетка бүтүүтө 1,5 мөлүйүн
солкуобайдаах үлэни толоруох-
таахпыт. Онон оройуон колхозта-
ра уонна совхоһа биеэ сыллаах
былааннарын биһиэхэ түһэриэх
тустаахтар. Манньа улахан сору-
гу толорор туһугар тууг оһоруох-
путун наадынын?

Салганы, бастынгы нилэ хабиан, утуннаахтык бэйлэбит үлөбүтүгэр тутууохтаахпыт. Ол миниттөн бэйлэ 2 нилэрамайлаах сылары үлэ-дэ киллэриэхпит. Ити тутууну буруус маймынан мытыыны, эрбэ-киллэр бордодууксуйара наадыныгы-бытын хааччыйыада. Оччотуона истианэни таһаарымыа үлэ өгөрөн таһаарымыа 2 — 3 төгү үлэү-дэ, хаачыстыба тупсуода. Сыл кккис агарыгар стөларнай сыах үлэ-дэ кириэда. Буор уонна маймы-тиэйин үлэлэрэ механизацияла-ыахтара. 1971 сылга виброблоч-най сылары туһаа киллэриэхпит. Оччотуона олдохтоох матырыйаллар

тан таас тутуулары огороор кыях-
таымахпыт. Бырайыактыыр-смет-
нэй үлэлэрэ ситтэринэ Чурапчы
— Мындаараайы, Чурапчы — Ди-
ринг икки ардыларынаагы суол-
лары огоруу саараланыа. Онно те-
хниканы булууга быйылгыттан
ыла бырайыактыыр-сметнэй үлэ-
лэри, бэлэмнибит. Чугастаагы
соруктарбыт итинниктөө.

«Межколхозстрой» сага тари-
лизиттан бир сыллаах үлэтин
түмүктээтэ. Колхозтар уонна со-
хоз салайааччылара, партийнай
тариэлэлэр, нэхилиэк Советтара
туһааннаах миэстэлэригэр «Меж-
колхозстрой» үлэһиттэрин ортолоругар
сیتیшенинэй-эбэссатай
һитэр-өйдөтөр үлэлэри күүбүр-
дэллэрэ, кинилэри дьэиэн-үтү-
һан хааччыһаллара наада. Ити
бииһи тариэлэбит кинигэр түрүр
улахан сорукары ситиһимэлэ-
тик толоруубутугар көмөнөн бу-
дуова.

районный комитет «Мелинхозстрой»
Н. СЛЕПЦОВ,
советник председателя.

НАРОДНАЯ *контуры* КОМИТЕТЫ ГАР

ТЫА СИРИН ТЕЛЕФОННААҢЫН
УОННА РАДИОЛААҢЫН

Тройонга телефоннаанын
тунгусарыга сорох үлээр
бардалар. Үрх-Куора, Выхай
алааны, Улахан Куол, Кында
уонна Кыстык Кудга участан
тарын телефоннаанын ыгыты
лына. Дирингэ автоматтас
кай телефоннай станция, Одьу
луунга уонна Чыаппарада си
бээс отделениеларын динэлэрэ
тутулуунулар. Чурапчы —
Чыаппара саага телефоннай ли
нията олоххо киирдэ. Мында
бууһа — Мырыла, Чурапчы —
Мандааайы линияларыгар ка
питальнай өрөмүөн ыгытылы
на. Мугудай — Күндүл линия
тыгар өстүөлбө туруорулуна.
Тыа скрин — павлодарыылаах
дууһуларын радиоланнаах
уонна радиоланнаах кати
сальнай өрөмүөнүнүнүгө ба
лачча үлөөр бардылар.

Народийн контурууд конста-
та, ийний төвшнээ, тэд сиргэ-
телефоннаахын уошн радиолла-
хын тустарын Саха АССР Ми-
нистрдэрин Советын уураарын
уошн Сабээс управлениетын на-
чальнын бирикэвчин сорох
нуушнра туолбана ийллэрин
болжээтэ, Оройуон минигер
өсө 1968 сыла бүтүөктээх АТС
600 точкалаах дэлэктн тууу
билгитин да бүтээккэ туур. Ха-
тылаах 100 точкалаах АТС эмгэ-
тууна ийллэригэ ийлк.

Кадрлар билгилərə-керүүлəр тийбəгини уюна кинилər туһалнаах бəзəниестəригər мунəтə суух сыһаннаһыларьтəт, техникескй бирчикналəринən уюна электржергия сонтəхтүк хлааччылыбатыан Дириг уюна Сылан АТС-тарəгүгə биримəрə үлəлəбэт булуулара таһарьллар. Ву телефунан сибəстəнигə, үлəн-хамнаска млбх мəһий үскəтəп.

Совхоз директора таб. Жібсаин В. Х. сакаасчыт буолан турар бу дьымалара эшикэ суох сайыһааныһын түмүгөр, уусул анараа өттүгөр атыллыбыт АТС сага телефоннай аппарата Сылакта дыма суоруна үлээтиллибэккэ сытар. Совхоз Кындаалаары баригоэдети телефоннаһына уонна радиодуһаһыта мытыллыбыт үлэлэрини төлөбүрү арас биричичилэрэни батчаанына дири толүү илик. Кэлин 3 — 4 сылар усталарыгар Сылак уонна Кытанах отделениеларыгар радио үөлэлэр үлээбэттөр. Маныха Жибсаин В. Х. ханык да суолтанны бүрбөт, кыһамытын уурбат, ону таһынан телефоннай диһиллери тутууга, остуул балары тһайыгы транспортнай комуну оҕорбот.

Халсаагчид байсан саяагчид чадлаар телефоннааны уонна радиолааны үзэтиг мөнхтэйгэеэ сибээс оройуоннаары уусуулгыг саяагчидыг эрдэтэн килдэрбэтээр. Ол түмүүр Карл Маркс аатынан колхозка Лэбий, Лампаарыг илгизиньбэлэх пуунара телефоннаа, соххо Вагүтээди участага радиолааныликтер. Сибээс СМУ-та соххо Түейэтээди, Эрлик Эретиин айтмаан колхоз Уордтаады участагчдын телефоннааны бүтээр илик. Сибээс оройуоннааг уула колхозтар уонна соххо радиоуездларыг техникескэ көмөн оңорууга дуогабардыг бэлдүүрүг олоостубат.

Сибээс оройуоннаары уезлэри салалчалыллар (т.т. Харлампьев, Захаров) телефонисткалар, монтердар, техниктор үлэлэри уюуна профилактической үлэһэ графикастары түгүһүүтү мөлтөтүө көнүгүрүдүлүлэр, көрдү.

бүлэрсэ намыһах. Телефоннай станциялар, коммутатордар, шифрлуктордору АТС-тар уонна радиоузелдар үлэлэрингэр баар инженер, техниккай билиминнэри туоратымга билиминнэтир оһоһоох дьаһалы ылан испэттөр. Оройуон киинигэр уонна сорох шифрлукторго телефон, радио линияларын капиталнай ороһуоһунуунга үлэни бытааныык ыстаталлар. Орто уонна аһыс кылаастаах оскуолалары бүтэрөөччүлөрүп сибээс специалистарын бөлөһүнүнүгэ системалаах үлэни ыһыһаттар.

Оройуонаады электростанция салыпаччылары (начальник таб. Гоголев) сибээс уездин объектарын электроэнергияны быыстады суох хааччылыгыга эппиэтинээсэ суох быһыыныаһаллар. Ол түмүгэр телефоннай станциялар, коммузатюрдар уонна радиоуежелар үлэлэрингэр үтүө маһыйдар, үлээбөккө туруулар тахсаллар. ОСКП райкомун бюротун 1969 сыл атырдьах ыйын 21 күнүгөдү уураадынан оройуонаады электростанциятан сибээс уездингэр дьири тусна электрелииниин огорууну убаа Диринг, Сыланг АТС-тарыгар энергобазаны уонна Маралаайы почтатын отделениегын дьэктин тутууну оройуонаады электростанция начальнигы А. В. Гоголев, колхозтар председателлэрэ Р. А. Филиппов, Е. А. Попов, совхоз директора В. К. Жебсанн голорботулар.

Народный контуруол комитетта
мйылыбыт итэҕэстэри туора-
тыыга утумнаах дьаһаллары
ыларыгар сибээс оройуоннааҕы
уоһуы начальнигы И. Р. Хар-
лампеевы өбөһүннэстэтэ. АТС
сигэ дьыттын бу дьыл бастакы
итэригар үлэҕэ киллэрэргэ, обо-
рудоллонуу булууга уонна
монтажтыыр үлэни мьытыыга
ардаттан бөлүмүннүннн ыттары-
гар, манна үлэһиттэр үлэһиттэр
квалификацияларын үрдэттиннн
тэрийлэригэр. Тыа сирин нөһү-
дэһиннэлээх пууннарын теле-
фоннаһын уонна радиолар-
һыннн ситэригэ 1970 сылга үлэ-
ни кууһүрдэригэр, бастакы ил-
бартаалга Килэҥкэ — Арма-
лаах телефоннай линияларын
гардыһын бүтөрөрүгэр сорууда-
һына.

Вары колхозтор председателлери, союз директорын телефоннахыгга уонна радиолаахыгга сибээс уелалар сайаанын бириэмэттэргэр огорон, радиоуелалар үлэлэргэр хардарыта техническэй көмө туһунан дуоһабыр, сөбүлөннэллэри оҥоһуллоругар эбихиһистинэ. Сыл бастаан алтыртыр Дирит АТС-ын, Маралааһы почтатын отделениетын дьаһалары туһада киллэрэллэргэр, Сылга АТС-гар сөптөөх дьыһын буларга уонна сыгалым оборудоованиыга кыһалыһыт.

Оройуон баһыны уочарат уотунан хаяччыллар объектарыгар электроэнергияны бэригинэ ээниэттиһэ суох сыманныһын тавлаарбатын иһин оройуоннары электростанция начальнига А. В. Гоголевы народнай контуруол комитетын уочараттаах мууннарга көрөргө уонна нэһилииниһэлээх пууннары радиолааһытыа итинэе телефоннааһытыа советск дьирэктсиятын өттүттэн ээниэттиһэ суох сыманныһын тулуйуукубат чыкчылара баалларын баһымытын бу бопкуруоһу ОСКН райкомун бэригүн көрүүтүгэр

Уобаластааҕы комсомольскай конференция делегата

Үүттээх сүөгэй далбардаах

Дмитрий Степанович Андреевтаах көргөнхөрүгөр Машиа үһүс кыыс. Одо эрдэгиттэн үлэни таптыыр, барыта-барытыгар сымстасас буола улааппыта, билиин-көрүүн ба-
дарара сыл айым күүһүрөн испитэ.

1967-68 он. үерэх дэмшигч
Амни орто оркуелатин бут-
рээччилэр, эмнэ атын ерлор
нурдун, ханна үэллин, үерс
барилхалхтирын туфунан ал-
бэгийн монхүснүттэрэ. Маша
колхоз - производствотар
үлэлшр багата ордул бэлн-
бита. Машинныкыт буолбута.
Кини аэспит сыллаары нор-
дорүүтүн кытта билистэххэ
макнык: көрөр 16 мнатыттин
барыга 18525 кг махтаарын
29264 кг-нан толордо, хас
бирдин фуружнийыттан 1235
кг оннуугар 1959 кг мата. Ити
сылппаралар элбэх эрейнэн,
дүүкүөрдөх, кыһамыһылаах
үлээн сүтүннэлииллэрэх.
Ботолууна далаан, хас бири-



дин ыаныйыксыз бүгүн төһө-
кү мабытын, сарсын төһөкү
мактаарын билэр буоллагына
үрдүк көрдөрүүнү ситиһэр.

Эдэр киһи үтүө хвачысты-
бата элбэх өрүттөөх, эгэлтэ
көстүүлэх ара буоллабына,
киһи инники көскүллөөх, ун-
сулбаһынаах олохтоох.

Вийги кәсир киһибү,
Ленин аатынан колхоз Кыс-
тык-Кутда ферматын ыан-

ныыксыта ЫВСЛКС тилинэ
Мария Андреева туһунан этэр
буолуохха, үтүө табаары,
уус-уран сэмодительность
активной каттыылааба, бас-
тыг спортсменка. Кининэ
суох колхоз командага волей-
болга, баскетболга, теннискэ
кыттыбат. Ыччуттар бары:

—Хайа, Маана сонкхуур
ни, сонхьообототуна нэдэн,
—дизи турдахтарына көгүл-
дэн.

Ким баатарар бадалаах, мря сансалаах буолар. Мама ба-
дата—үрдүк үөрөх боруугун
ыттылааһын. Ити аата кини
үрдүктүк көтөргө кынат ба-
лэмнэнэр. Маладьына, бөлөм-
нүнүн!

Дээд ол ижин, бары өгүүн
сманалаан туран, оройуон
комсомолцтара учараттаах
губаластаахы конференция
кытгар байэлэрин делегата-
рын ортогутар Мария Андре-
евиэ эмээ дааттааталар.

Л. НОВ.

Соѳотуопканы бары көрүнгүзүңүз
толоруохха

Оройуонига соотуонна эр-
спиритер ааспыт сылаабы
рудах 114,9 бырыһман толо-
лунна. Ол иһитер түүлээх,
оһу тириилэрин, балык, эт,
ртууһпуй соотуонкаларын
кылаанара лаппа аһарыл-
лынар, эргичи эргичи со-
отка сорох табалдарынан
плэрдик кэргэтилиннэ. Манча-
ордуу үчүгэй көрдөрүүлэри
рапчы, Амма, Бахсы сельпо-
ра ситистилэр. Оттон Кыта-
ах сельпота (бырабылманна
өдөсдөтөлө Кожурон Н. А.)
кылаабы былаанан баара-э-
4 бырыһман толорон, атын
кылаалардарар уһулутчу ха-
н иһэччиин ботолла.

Соётуопка былааннара сирдэмэ урдунан аһарыллыбытыгарын да иһин, сирдэ, түү, кетэ, сыммыт уонна сир, оҕору астарын былааннара ыраадаан кыйаан толоруллубатын. Маньаха ордук чуоллаан Чураачы, Вахсы сельноларын бырабыллыанналарга сыл устата биһиги да солкуобийдаах сүөһү, кетэ, түүлэригэр соётуопкалаабаттарын мыймахха иида. Кытаах сельнота кыл, сирдэ, сүөһү, кетер түүлэригэр, үүт, балык соётуопкатыгар бөрүлүбүт былааннарын токто. Соётуопка үүтүс биһирдир көрүгүчирин былааннарын толорорго Аким сельнота эрэ элбэх үлэни ытат үчүгөй ситиһиллээр, онто ууреты сельнолар маньаха мөлтөх үлэлэрин түмүгөр былааннаһан аһары барыахтаада кыһаллыбата.

Төрдүс квартал былай
4798 сойкубайынан аны
рылган. 102,2 бырышман
тиердилияңе. Ол иһигер Кы
таанах, Хадзар сельполара со
рудактирын кыйбаттылар. Ми
нына советуопка бирдин к
руһигэрнан толорууга орду
Чуранчы, Кытаанах, Вахсы, Х

длар сельшолара ситэтэ сүө
үлэлэтилэр, кииклэр салайаа
шлара бэйэлэрин туһаанна
мистэлэригэр соботуопкалар
хомууууга олбх кыахтар баа
лары туһа туһамматтар. О
сүрдүк Бахсы, Хадаар сель
лэрин сорох участактарыга
кыайал соботуопкаламмат
сөннүннэ, сүөһү эттэрин Ч
рапчы сөннотугар кииклэри
н, Отгон Чурапчы, Амми сел

болары салайгаччылары иш
төтигөр эти сөзотуонкалааны
га үлөни ыһыһатахтарытта
көһилкөһиһөттөн көмүһуура

үүт промшлешлохын оройу
нааы контуратын кытары,
зотуопкалыыр сымалалар би
дэрин үрдүнэн, Мындагаа
учаастагар 180, оройуон ки
гэр 280 сүөһүнү ити контура
туттардылар. Онносор у
ааттамыт сельполарга ааси
сыл күһүнүгэр олбүт сүөһүл
тириллэрэ бааччаанга ди
туттарылла иликтөөр.

Софотуопка табардарын кизиник эргинини Ваксы, Чарчы сельполара мөлтөх тэрийдилер. Чурапчы сельпо транспорт өтгүнэн теңе эл ахстаах эрэри Чурапчыт 7 километрдаах Хатылы марһынынгар софотуопкаламмы тонна сибиинкнэ өтө баары «кыах суох» диир ааттаан киһирбөтө. Ол үтүмүгэр оройу киинигэр өккө наадыйы ула ханын үрдүнэн атыллааһы тэрийбөтө. Ваксы сельпотун Мугудайдааһы провольетвеннай мадахынынгар тонна сибиинкнэ өтө софотуопкаламмыта ыраппытын көп сельпо атын мадахынынары кизини атылламат, өбөккни барара баччааһыга дии быһаарылла илик.

Ишеник сорултарга маллах сирдиги юбилейин күнүгөр д. р. 4 майдах соботуонка (лааннарын бары көрүктарин толорор ишигэр үчүгэй т. ишнээх үлэлери ыытыах чорботон туран түүлээх, у.д.а. соботуонкалар лааннарын толорон тийэр социалистический өбөнэтти тибэлери олоххо киллери селһиолар салһааччытара, ботуонка бары үлэтигөрө чимнээхтик ылсмактаахтар.

М. СОФРОНОВ
райсоюз бырабылгыны
тын председатели софотонкага солбууучу.



Болгария предприятелары-
гар ођорует аћыттан, отон
портон оћођулар кенсерба-
лери, джемтери, соктары
ССРС албхтик атылаћар.

СНИМОККА: Русенский уокурук Санво Поде селотугар Христо Ботев аатынан сирн оҕорор кооперативнай хаһайыктыбада баар завод соҕары оҕорор сымар.

БТА—ССТА фотолара.

Даталар, событиелар

Сарсын нуучча советский актёра, ССРС народный артиста
В. И. Качалов төрөөбүтэ 93 сылын (1875—1948) туолар.

